

**KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d.**

Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 37 771-253, 771-654, Fax. +387 37 772-416

e-mail: kibbanka@bih.net.ba, www.kib-banka.com.ba

PREKORAČENJE PO TEKUĆIM RAČUNIMA**INFORMACIONI LIST**

(u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službene novine Federacije BiH 31/14 i Odluke o dodatnim elementima standardnog informacionog lista, Službene novine Federacije BiH 73/25)

<i>Vrsta usluge</i>	Prekoračenje po tekućem računu																								
<i>Opis usluge</i>	Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu je način kratkoročnog kreditiranja Korisnika u visini odobrenog raspoloživog kreditnog limita. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu je po svojoj namjeni kredit vezan za tekući račun preko kojeg Korisnik prima redovna mjesečna primanja koja mogu biti po osnovu plaće, penzije FZ PIOBIH ili invalidnine BIZ.																								
<i>Poslovno ime i adresa davaoca usluge</i>	Komercijalno-investiciona banka d.d. Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša																								
<i>Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja</i>	Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu se odobrava na osnovu zahtjeva Korisnika, koji ima otvoren tekući račun u Banci i preko tog računa prima redovna mjesečna primanja. Banka vrši procjenu kreditne sposobnosti Korisnika i ima pravo da odobri manji limit od iznosa traženog u zahtjevu za prekoračenje ili da odbije zahtjev za prekoračenje po tekućem računu. Prekoračenje po tekućem računu se odobrava u visini do maksimalno dvije prosječno isplaćene plate (drugo redovno primanje) putem tekućeg računa. Odobrena sredstva prekoračenja su klijentu raspoloživa nakon 14 dana od dana potpisivanja ugovora o prekoračenju osim u situaciji kada klijent izričito zahtjeva raniju raspoloživost, a što se dokumentuje dodatnom Izjavom korisnika. Ukoliko je zahtjev klijenta za prekoračenje po tekućem računu odbijen, a na osnovu uvida u CRK CBBiH za tražioca, Banka će tražiocu prekoračenja, bez naknade, na njegov zahtjev, uručiti izvještaj centralnog registra kredita na osnovu kojeg je donesena negativna odluka po njegovom zahtjevu. Valuta u kojoj Korisnik može prometovati po tekućem računu je konvertibilna marka, odnosno domaća valuta (BAM). U toku trajanja ugovornog odnosa, korisnik može da podnese zahtjev za smanjenje odobrenog prekoračenja, kao i za povećanje visine odobrenog prekoračenja, maksimalno do visine dvije prosječno isplaćene plaće.																								
<i>Trajanje ugovora</i>	Ugovor o prekoračenju po tekućem računu se zaključuje na period od 12 mjeseci sa klauzulom automatskog produljenja na isti rok ukoliko su ispunjeni svi uslovi (redovni prilivi na račun po osnovu ličnih primanja, bez kašnjenja u otplati kredita). Automatsko produženje Ugovora se vrši u skladu sa uslovima, koji budu važili u trenutku produženja, sve dok Korisnik kredita ili Banka ne otkazu Ugovor. Ukoliko se uslovi korištenja prekoračenja po tekućem računu promijene, u odnosu na uslove koji su važili na datum zaključenja ugovora o odobrenom prekoračenju korisnik će biti obaviješten putem redovnog mjesečnog izvoda trideset (30) dana prije isteka roka od 12 mjeseci na koji je zaključen ugovor. Ako Korisnik kredita nije suglasan sa novim uslovima, obavezan je dostaviti pisani zahtjev za raskid ugovora, najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka trajanja ugovora. U suprotnom, podrazumijevat će se da je Korisnik kredita suglasan sa automatskim produženjem ugovora pod novim uslovima koji su važeći na dan produljenja.																								
<i>Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope (NKS)</i>	Na iskorišteni iznos prekoračenja po računu klijenta Banka vrši obračun kamate, konformnom metodom za stvarni broj dana u mjesecu u odnosu na kalendarski broj dana u godini, te za obračunati iznos automatski vrši terećenje tekućeg računa. Visina nominalne kamatne stope (NKS) utvrđena je Odlukom o kamatnim stopama po kreditima i depozitima i iznosi 10% godišnje. Nominalna kamatna stopa je fiksna za period važenja ugovora. Ukoliko dođe do automatskog produljenja ugovora kod prekoračenja po tekućim računima na novi period, a Banka u Odluci o kamatnim stopama na kredite i depozite izmijeni visinu nominalne kamatne stope na prekoračenje po tekućem računu, kod automatskog produljenja prekoračenja po tekućem računu, Banka će primijeniti kamatne stope koje vrijede na datum produljenja ugovora. O promjeni kamatnih stopa Banka će klijenta pismeno obavijestiti trideset (30) dana prije datuma automatskog produljenja ugovora o odobrenom prekoračenju (30 dana prije isteka ugovora). Klijent, ukoliko ne prihvata novu kamatnu stopu ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja.																								
Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik treba platiti	Izračun efektivne kamatne stope za traženi iznos prekoračenja: <table> <tr> <td>Iznos prekoračenja</td><td>xZ2300 xZ2500</td></tr> <tr> <td>Nominalna kamatna stopa</td><td>xZ5300 %</td></tr> <tr> <td>Rok otplate</td><td>xZ5500 dana</td></tr> <tr> <td>Kamata</td><td>xZ8200 KM</td></tr> <tr> <td>Ukupno troškova:</td><td>xZ8100 KM</td></tr> <tr> <td>1.naknada za obradu/odobrenje</td><td>xZ4600 KM</td></tr> <tr> <td>2.naknada za vođenje računa</td><td>xZ4700 KM x 12</td></tr> <tr> <td>3.trošak kupovine mjenice</td><td>xZ5000 KM</td></tr> <tr> <td>4.trošak ovjere dokumentacije (saglasnost zapljeni primanja + lični dokument)</td><td>xZ5200 KM</td></tr> <tr> <td>Ukupno kamate + troškovi</td><td>xZ8300 KM</td></tr> <tr> <td>Ukupan iznos koji klijent plaća</td><td>xZ8400 KM</td></tr> <tr> <td>Efektivna kamatna stopa</td><td>xZ5800 %</td></tr> </table>	Iznos prekoračenja	xZ2300 xZ2500	Nominalna kamatna stopa	xZ5300 %	Rok otplate	xZ5500 dana	Kamata	xZ8200 KM	Ukupno troškova:	xZ8100 KM	1.naknada za obradu/odobrenje	xZ4600 KM	2.naknada za vođenje računa	xZ4700 KM x 12	3.trošak kupovine mjenice	xZ5000 KM	4.trošak ovjere dokumentacije (saglasnost zapljeni primanja + lični dokument)	xZ5200 KM	Ukupno kamate + troškovi	xZ8300 KM	Ukupan iznos koji klijent plaća	xZ8400 KM	Efektivna kamatna stopa	xZ5800 %
Iznos prekoračenja	xZ2300 xZ2500																								
Nominalna kamatna stopa	xZ5300 %																								
Rok otplate	xZ5500 dana																								
Kamata	xZ8200 KM																								
Ukupno troškova:	xZ8100 KM																								
1.naknada za obradu/odobrenje	xZ4600 KM																								
2.naknada za vođenje računa	xZ4700 KM x 12																								
3.trošak kupovine mjenice	xZ5000 KM																								
4.trošak ovjere dokumentacije (saglasnost zapljeni primanja + lični dokument)	xZ5200 KM																								
Ukupno kamate + troškovi	xZ8300 KM																								
Ukupan iznos koji klijent plaća	xZ8400 KM																								
Efektivna kamatna stopa	xZ5800 %																								
<i>Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje te druge naknade</i>	U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banka naplaćuje klijentu zakonsku zateznu kamatu. Važeća zatezna kamata iznosi 10% godišnje. Obračun kamate vrši se na mjesečnom nivou, primjenom konformne metode. Stopa zatezne kamatne se može promijeniti ukoliko dođe do izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate. U slučaju pokretanja sudskog postupka, sudski troškovi padaju na teret Korisnika Kredita.																								

Troškovi usluge i druge naknade	Prema važećoj Tarifi naknada za bankarske usluge korisnicima:	
	<i>Vrsta naknade</i>	<i>Visina naknade</i>
	Odobrenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu	10,00 KM
	Povećanje iznosa dopuštenog prekoračenja po tekućem računu	5,00 KM
	Slanje opomena vlasniku tekućeg računa zbog prekoračenja dozvoljenog iznosa prekoračenja	Bez naknade
	Prijevremeni povrat odobrenog prekoračenja po tekućem računu	Bez naknade
	Naknada za odobrenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu plaća se po odobrenju prekoračenja. U slučaju podnesenog i odobrenog zahtjeva za povećanje prekoračenja po tekućem računu, naknada za povećanje iznosa dopuštenog prekoračenja plaća se u vrijeme povećanja odobrenog prekoračenja, što znači da je iznos naknade za povećanje iznosa odobrenog prekoračenja promijenljiv, u odnosu na iznos prikazan u standardnom informacionom listu.	
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom	Nema obaveze zaključivanja ugovora o sporednim uslugama	
Upozorenje u vezi sa posljedicama neizmirenja obaveza	Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci (navedene u ugovoru o odobrenju prekoračenja). U slučaju da ni nakon pismene opomene korisniku prekoračenja, ne dođe do izmirenja obaveza Banka zadržava pravo da upotrijebi sredstva obezbjeđenja definisana ugovorom o prekoračenju i to: - naplatom sa svih računa u banci, - aktiviranjem saglasnosti za zapljenu primanja, - pokretanjem sudskog postupka	
Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Kod odobrenja prekoračenja po računu Banka uzima za instrumente obezbjeđenja: - mjenica sa ovlaštenjem za popunu mjenice, - saglasnost za zapljenu plate ili drugih primanja ovjerenu kod nadležne institucije	
Pravo korisnika na odustajanje od Ugovora	Klijent može najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, ukoliko nije zahtijevao povlačenje sredstava prije tog roka, odustati od Ugovora, bez navođenja razloga za odustanak. O namjeri odustanka od ugovora klijent je dužan pismeno obavijestiti Banku, a prije isteka roka iz prethodnog stava. Datum prijema toga obavještenja smatra se datumom odustanka od ugovora.	
Pravo korisnika na prijevremenu otplatu	Korisnik kredita ima pravo da prijevremeno izvrši povrat iskorištenog dijela prekoračenja. Banka nema pravo naplatiti naknadu za prijevremenu otplatu od korisnika.	
Mogućnost provjere i uvida u promet i stanje	O stanju i promjenama na računu, Banka dostavlja klijentu, Vlasniku tekućeg računa, jednom mjesečno, izvod na adresu koju klijent dostavi Banci prilikom ugovaranja računa ili isti može mjesečno podizati u filijali Banke u kojoj je klijent otvorio račun.	
Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključivanja ugovora	Ne	
Nacrt ugovora	Na zahtjev korisnika Banka će istome izdati besplatnu kopiju nacrtu ugovora izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu.	
Ostale informacije o proizvodu	Sve ostale informacije o proizvodu su date u Opštim uslovima poslovanja tekućim računima i BamCard karticama dostupnim u poslovnim prostorijama Banke i na internet stranici Banke www.kib-banka.com.ba	
Period važenje uslova iz informacionog lista	15 dana od dana preuzimanja ponude/standardnog informacionog lista	
Pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslovi, način i visina troškova u vezi sa tim	Vlasnik računa ima pravo, da bez naknade odustane od zaključenja Ugovora o otvaranju tekućeg računa bez navođenja razloga za odustanak.	
Pravo korisnika na prigovor, sa jasnim uputama o postupku podnošenja i rokovima predviđenim za davanje odgovora na isti	Vlasnik računa ima pravo, da u skladu sa zakonskim, podzakonskim propisima i internim aktima Banke, uputi usmeni ili pisani prigovor kada smatra da se Banka ne pridržava odredaba Zakona, podzakonskih propisa, zaključenog Ugovora, dobrih poslovnih običaja i Općih uvjeta depozitnog poslovanja sa fizičkim licima. Ako Vlasnik računa uputi usmeni prigovor, a nije zadovoljan odgovorom Banke, ima pravo da podnese prigovor u pisanom i/ili elektronskom obliku na adresu sjedišta Banke ili službeni e-mail adresu Banke kibbanka@bih.net.ba . Banka je dužna postupati po podnesenom prigovoru u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima, te dostaviti odgovor na podneseni prigovor u propisanom roku (30 dana od dana podnošenja prigovora). Ako Banka ne dostavi odgovor u roku ili ocijeni da je prigovor Vlasnika računa neosnovan ili Vlasnik računa ne prihvati prijedlog Banke za rješenje spornog odnosa, Vlasnik računa može u pisanoj formi obavijestiti Agenciju za bankarstvo FBiH da je nezadovoljan ishodom postupka po prigovoru koji je provela Banka ili uložiti prigovor na rad Banke u roku od tri (3) mjeseca od dana prijema odgovora Banke ili isteka roka od 30 dana, ako Banka nije dostavila odgovor vlasniku računa. Adresa Agencije za bankarstvo FBiH je Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo.	

Informacioni list primio/la:

Ime i prezime: _____

Potpis: _____

Datum uručenja: _____

Uposlenik banke: _____